

**BOSNA I HERCEGOVINA**  
**FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE**  
**KANTON SARAJEVO**  
**JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"**  
**SARAJEVO**  
**-UPRAVNI ODBOR-**

**Broj: 06-01-4/26**

**Datum: 02.07.2026. godine**

Na osnovu člana 47. tačka g) Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju KS ("Službene novine KS" broj: 26/08, 21/09, 33/21 i 31/22), člana 41, člana 68. i člana 71. Pravila Javne ustanove "Djeca Sarajeva", Upravni odbor na svojoj 9. elektronskoj sjednici održanoj dana 02.07.2026. godine, donosi sljedeći

**PRAVILNIK**  
**O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIJEMU I BORAVKU DJECE U**  
**VRTIĆIMA JU „DJECA SARAJEVA“ SARAJEVO BROJ: 06-01-5/23 od 24.07.2023.**  
**godine**

**Član 1.**

- (1) U Pravilniku o prijemu i boravku djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo u članu 4. stav (1) tačka e) mijenja se i glasi:

*„e) pravo i obaveza korištenja odsustva djeteta po osnovu godišnjeg odmora korisnika usluga, jedanput u toku školske godine, u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine, izuzev u slučaju prijevremenog raskida ugovora na zahtjev korisnika usluga prije navedenog perioda, kada se pravo na korištenje godišnjeg odmora može ostvariti u mjesecu u kojem prestaje ugovorni odnos, u trajanju najmanje 10 (deset) radnih dana uzastopno, a najduže 30 (trideset) dana uzastopno, pri čemu se umanjenje u plaćanju ostvaruje u skladu sa članom 31. i članom 33. ovog Pravilnika;“*

- (2) U članu 4. stav (1) tačka g) mijenja se i glasi:

*„g) pravo na korištenje unaprijed najavljenog odsustva djeteta u vrtiću najmanje jedan (1) mjesec iz opravdanih razloga, pri čemu korisnik usluga ima pravo na umanjenje u plaćanju od 50% od mjesečne cijene boravka za svaki puni mjesec odsustva. Pravo se ostvaruje uz potpisanu izjavu o namjeri odsustva djeteta iz vrtića do kraja tekućeg mjeseca za naredni mjesec. Izuzetno, u slučaju bolesti djeteta ili drugih opravdanih i nepredvidivih okolnosti na koje korisnik usluga nije mogao uticati, izjava o namjeri odsustva djeteta iz vrtića može se potpisati i početkom mjeseca na koji se odsustvo odnosi.“*

- (3) Ostatak teksta člana 4. stav (1) ostaje nepromijenjen.

**Član 2.**

- (1) Član 7. stav (2) mijenja se i glasi:

*„(2) Ugovor se zaključuje u pisanom obliku u tri (3) primjerka, od kojih se dva primjerka uručuju roditelju/staratelju, a jedan primjerak dostavlja Službi računovodstva. Roditelj/staratelj je dužan jedan primjerak predati odgajatelju svog djeteta prilikom prvog dolaska u vrtić zajedno sa ljekarskim uvjerenjem.“*

(2) Ostatak teksta člana 7. ostaje nepromijenjen.

(3)

### Član 3.

(1) U Članu 17. dodaju se novi stavovi (2) i (3) koji glase:

„(2) U okviru organizacije rada tokom ljetnog perioda, od 15.06. do 25.08, vrtići sa do tri odgojne grupe mogu se privremeno spojiti sa odgovarajućim najbližim vrtićem, u kojem se mogu obezbijediti uslovi za nesmetan odgojno-obrazovni rad i siguran boravak djece.

(3) O privremenom spajanju vrtića iz stava (2) ovog člana korisnici usluga blagovremeno će biti obaviješteni putem vrtića ili na drugi odgovarajući način.“

(2) Ostatak teksta člana 17. ostaje nepromijenjen.

### Član 4.

Član 31. mijenja se i glasi:

„(1) Korisnik usluga ima pravo i obavezu jedanput u toku školske godine, u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine, koristiti odsustvo djeteta po osnovu godišnjeg odmora, u trajanju najmanje 10 (deset) radnih dana uzastopno, a najduže 30 (trideset) dana uzastopno, pri čemu ostvaruje pravo na umanjene u plaćanju u iznosu od 50% mjesečne cijene boravka.

(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u slučaju prijevremenog raskida ugovora na zahtjev korisnika usluga prije perioda iz stava (1) ovog člana, pravo na umanjene u plaćanju po osnovu korištenja godišnjeg odmora može se ostvariti u mjesecu u kojem prestaje ugovorni odnos, pod uslovima iz stava (1) ovog člana.“

### Član 5.

(1) Član 32. stav (1) mijenja se i glasi:

„(1) Ukoliko korisnik usluga prethodno najavi odsustvovanje djeteta iz vrtića i potpiše izjavu o namjeri odsustva djeteta iz vrtića u trajanju od najmanje jednog mjeseca neprekidnog odsustva, može ostvariti pravo na umanjene mjesečne naknade od 50% za svaki puni mjesec odsustvovanja iz vrtića. Izuzetno, u slučaju bolesti djeteta ili drugih opravdanih i nepredvidivih okolnosti na koje korisnik usluga nije mogao uticati, izjava o namjeri odsustva djeteta iz vrtića može se potpisati i početkom mjeseca na koji se odsustvo odnosi.“

(2) Ostatak teksta člana 32. ostaje nepromijenjen.

### Član 6.

Ostale odredbe Pravilnika o prijemu i boravku djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo ostaju nepromijenjene.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu i boravku djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči.



**PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA**

**Senada Jusić-Dučić**

Dostaviti:

- Direktorica
- Oglasna ploča
- Služba pravnih i općih poslova
- a/a

**BOSNA I HERCEGOVINA  
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE  
KANTON SARAJEVO  
JAVNA USTANOVA "DJECA SARAJEVA"  
SARAJEVO  
-UPRAVNI ODBOR-**

**Broj: 01-01-112/26**

**Datum: 02.07.2026.godine**

Na osnovu člana 47. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju KS ("Službene novine KS" broj: 26/08, 21/09, 33/21 i 31/22), člana 41., člana 68. i člana 71. Pravila Javne ustanove "Djeca Sarajeva" Sarajevo i člana 3. Poslovnika o radu Upravnog odbora, Upravni odbor na svojoj 9. elektronskoj sjednici održanoj dana 02.07.2026. godine donosi

**ODLUKU**

**o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu i boravku djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo broj: 06-01-5/23 od 24.07.2023. godine, broj 06-01-4/26 od 02.07.2026. godine**

**Član 1.**

Usvaja se Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu i boravku djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo broj: 06-01-5/23 od 24.07.2023. godine, broj 06-01-4/26 od 02.07.2026. godine.

**Član 2.**

U članu 4. stav (1) tačka e) mijenja se i glasi:

*„e) pravo i obaveza korištenja odsustva djeteta po osnovu godišnjeg odmora korisnika usluga, jedanput u toku školske godine, u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine, izuzev u slučaju prijevremenog raskida ugovora na zahtjev korisnika usluga prije navedenog perioda, kada se pravo na korištenje godišnjeg odmora može ostvariti u mjesecu u kojem prestaje ugovorni odnos, u trajanju najmanje 10 (deset) radnih dana uzastopno, a najduže 30 (trideset) dana uzastopno, pri čemu se umanj enje u plaćanju ostvaruje u skladu sa članom 31. i članom 33. ovog Pravilnika;*

U članu 4. stav (1) tačka g) mijenja se i glasi:

*„g) pravo na korištenje unaprijed najavljenog odsustva djeteta u vrtiću najmanje jedan (1) mjesec iz opravdanih razloga, pri čemu korisnik usluga ima pravo na umanj enje u plaćanju od 50% od mjesečne cijene boravka za svaki puni mjesec odsustva. Pravo se ostvaruje uz potpisanu izjavu o namjeri odsustva djeteta iz vrtića do kraja tekućeg mjeseca za naredni mjesec. Izuzetno, u slučaju bolesti djeteta ili drugih opravdanih i nepredvidivih okolnosti na koje korisnik usluga nije mogao uticati, izjava o namjeri odsustva djeteta iz vrtića može se potpisati i početkom mjeseca na koji se odsustvo odnosi.“*

Ostatak teksta člana 4. stav (1) 4 ostaje nepromijenjen.

### **Član 3.**

Član 7. stav (2) mijenja se i glasi:

*„(2) Ugovor se zaključuje u pisanom obliku u tri (3) primjerka, od kojih se dva primjerka uručuju roditelju/staratelju, a jedan primjerak dostavlja Službi računovodstva. Roditelj/staratelj je dužan jedan primjerak predati odgajatelju svog djeteta prilikom prvog dolaska u vrtić zajedno sa ljekarskim uvjerenjem.“*

Ostatak teksta člana 7. ostaje nepromijenjen.

### **Član 4.**

U Članu 17. dodaju se novi stavovi (2) i (3) koji glase:

*„ (2) U okviru organizacije rada tokom ljetnog perioda, od 15.06. do 25.08, vrtići sa do tri odgojne grupe mogu se privremeno spojiti sa odgovarajućim najbližim vrtićem, u kojem se mogu obezbijediti uslovi za nesmetan odgojno-obrazovni rad i siguran boravak djece.  
(3) O privremenom spajanju vrtića iz stava (2) ovog člana korisnici usluga blagovremeno će biti obaviješteni putem vrtića ili na drugi odgovarajući način.“*

Ostatak teksta člana 17. ostaje nepromijenjen.

### **Član 5.**

Član 31. mijenja se i glasi:

*„(1) Korisnik usluga ima pravo i obavezu jedanput u toku školske godine, u periodu od 01.06. do 31.08. tekuće godine, koristiti odsustvo djeteta po osnovu godišnjeg odmora, u trajanju najmanje 10 (deset) radnih dana uzastopno, a najduže 30 (trideset) dana uzastopno, pri čemu ostvaruje pravo na umanjene u plaćanju u iznosu od 50% mjesečne cijene boravka.  
(2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, u slučaju prijevremenog raskida ugovora na zahtjev korisnika usluga prije perioda iz stava (1) ovog člana, pravo na umanjene u plaćanju po osnovu korištenja godišnjeg odmora može se ostvariti u mjesecu u kojem prestaje ugovorni odnos, pod uslovima iz stava (1) ovog člana.“*

### **Član 6.**

(1) Član 32. stav (1) mijenja se i glasi:

*„(1) Ukoliko korisnik usluga prethodno najavi odsustvovanje djeteta iz vrtića i potpiše izjavu o namjeri odsustva djeteta iz vrtića u trajanju od najmanje jednog mjeseca neprekidnog odsustva, može ostvariti pravo na umanjene mjesečne naknade od 50% za svaki puni mjesec odsustvovanja iz vrtića. Izuzetno, u slučaju bolesti djeteta ili drugih opravdanih i nepredvidivih okolnosti na koje korisnik usluga nije mogao uticati, izjava o namjeri odsustva djeteta iz vrtića može se potpisati i početkom mjeseca na koji se odsustvo odnosi.“*

Ostatak teksta člana 32. ostaje nepromijenjen.

#### Član 7.

Ostale odredbe Pravilnika o o prijemu i boravku djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo ostaju nepromijenjene.

Ovaj Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijemu i boravku djece u vrtićima JU „Djeca Sarajeva“ Sarajevo stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči.

#### Član 8.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dostaviti:

- Direktorica
- Oglasna ploča
- Služba pravnih i općih poslova
- a/a



**PREDSJEDNICA UPRAVNOG ODBORA**

**Senada Jusić-Dučić**